

Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu.

99-13151/24

RŽR »LJUBIJA» a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za period od 01.01 do 31.12.2024.godine.

NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Osnovni podaci o preduzeću

RŽR»Ljubija» a.d Prijedor počeli su sa proizvodnjom željezne rude 1916 godine. Od svog početka do danas RŽR «Ljubija» je doživjelo je više organizacionih transakcija od kojih se izdvajaju slijedeće:

-u 2001. godine izvršena vaučerska privatizacija

-u 2002. godini se formira akcionarsko društvo

-u 2004. preduzeće je na osnovu Ugovora o osnivanju sa LNM Holding N.V osnovalo novo preduzeće "Novi rudnici Ljubija " d.o.o. Prijedor.

Direktor RŽR "LJUBIJA" a.d. Prijedor je Stanko Vujković dipl.ing.maš

Preduzeće zapošljava 29. radnika

Sjedište preduzeća je u Prijedoru, ulica Akademika Jovana Raškovića broj 1.

Kod Osnovnog suda u Banja Luci preduzeće je registrovano kao Rudnici željezne rude "LJUBIJA" (Rješenje broj Y/I 2799/02 od 29.11.2002. godine, broj registarskog uložka I-3376-00) .

Skraćeni naziv je RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor.

Matični broj 1111329

Šifra djelatnosti 07.10

JIB 440069232002

PDV broj 40069232002

Žiro-račun: 562-007-000000-64-57 NLB Razvojna banka

e-mail: rzkont@teol.net

Osnova za izradu finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa važećim propisima Republike Srpske zasnovanim na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ostalim propisima koji regulišu poslovanje preduzeća i finansijsko izvještavanje. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske zahtjeva da sva pravna lica u Republici Srpskoj u obavezi da u potpunosti primjenjuju Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI)., Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje koji počinju od 01. januara 2006. godine ili kasnije

RS-1 Predstavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja

RS -2 Zalihe

MRS-7 Izvještaj o tokovima gotovine

RS 8 Neto dobit ili gubitak perioda, osnovne greške i promjena računovodstvene politika

MRS 12 Porez na dobit

MRS 14 Izvještavanje po segmentima

RSRS -16 Nekretnine, postrojenja i oprema

MRS 17 Lizing

RSRS 18 Prihodi

MRS 19 Primanja zaposlenih

MRS 24 Objavljivanja o povezanim stranama

MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji

MRS 28 Ulaganja u pridružena preduzeća

MRS 31 Udjeli u zajedničkim poduhvatima

Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu.

MRS 33 Zarade po akciji

MRS 36 Obezbjeđenje sredstava

MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

MRS 38 Nematerijalna sredstva

MRS 40 Ulaganje u nekretnine

MRS 41 Poljoprivreda

MSFI 5 Stalna sredstva namijenjena za prodaju i obustavljena poslovanja

MSFI 3 Poslovne kombinacije

Zakonski okvir za izradu finansijskih izvještaja

Računovodstvena evidencija bazirana je na sljedećim računovodstvenim propisima:

- Zakon o računovodstvu i reviziji RS ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 36/09) primjena od 01.01.2010 godine,
 - Pravilnik o primjeni kontnog okvira za preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/06),
 - Pravilnik o obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/06),
 - Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu bilans tokova gotovine za preduzeća ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/06),
 - Pravilnik o obrascu i sadržini pozicija u obrascu izvještaja o promjenama u kapitalu("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/06),
 - Pravilnik o reviziji finansijskih izvještaja u Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 12/06),
 - Međunarodnim računovodstvenim standardima
- Pravilnici su stupili na snagu 21.12.2006.godine

Nota br. 1

RŽR "Ljubija " počelo je da primjenjuje od 01.01.2006. godine Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja.

Nota broj 2

Preduzeće vodi poslovne knjige i priprema finansijske izvještaje u konvertibilnim markama (KM), koje predstavljaju zvaničnu izvještaju valutu u Republici Srpskoj. Finansijski izvještaji su iskazani u konvertibilnim markama (KM)

Nota broj 3

Preduzeće RŽR"Ljubija" a.d. Prijedor ima javnu odgovornost.

Nota broj 4

Ukupna poslovna pasiva **68.099.564**

KM i u potpunosti je jednaka poslovnoj aktivi.

preduzeće ima iskazane podatke na vanbilansnoj aktivi i vanbilansnoj pasivi i iznose 60.918.159 KM

Nota broj 5

Finansijske izvještaje sastavljeni su u skladu sa važećim propisima Republike Srpske zasnovanim na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Republike srpske („ Službeni Glasnik Republike Srpske „ broj 94/25,78/2020), i ostalim propisima.

Nota broj 6

RŽR "Ljubija" a.d. u 2024. godine nije imala stalnih sredstava namjenjenih za prodaju.

Nota broj 7

Na kontima grupe 14 -Stalna sredstva namjenjena otuđenju ne postoje salda pa prema tome ne postoje ni sredstva namjenjena prodaji.

Nota broj 8

RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor raspolaže građevinskim objektima koji nisu u funkciji ali njih prema MSFI 5 Stalna sredstva namjenjena za prodaju i obustavljena poslovanja ne možemo reklasificirati i klasificirati kao stalna sredstva namjenjena prodaji.

Nota broj 9

MSFI 5 je primjenjuje na vrednovanje stalnih sredstava koja se uobičajno klasifikuju u grupe:

-01 Nematrijalna sredstva

-02 Osnovna sredstva

-06 Dugoročni finansijski plasmani, osim onih pozicija na koje treba primijeniti MRS 39

Finansijska sredstva: priznavanje i mjerenje

Na kontu 061 Učešće u kapitalu drugih pravnih lica postoji ulaganje koje se može klasifikovati kao stalna sredstva namjenjena prodaji a to je ulaganje u „Sever Ljubija“ d.o.o. Prijedor. Postoji odluka Skupštine akcionara, a ulaganje u „ArcelorMittal Prijedor „ nije namjenjeno prodaji.

Nota broj 10

Prema MSFI 5 Stalna sredstva namjenjena za prodaju i obustavljena poslovanja **stalna sredstva** se klasifikuju kao sredstva namjenjena prodaji ukoliko se njihov knjigovodstveni iznos uglavnom nadoknađuje putem transakcije prodaje, a ne kontinuiranom upotrebom. Učešće u kapitalu u „ArcelorMittal Prijedor „ nije namjenjeno prodaji već se vrši privatizacija dijela državnog kapitala koji iznosi 64,999 %. Ostali državni kapital koji iznosi 10 % penzioni fond i fond za restituciju 5 % se ne privatizuju.

Nota broj 11

U RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ne postoji plan prodaje nedovoljno iskorištene imovine

Nota broj 12

RŽR "Ljubija" a.d. raspolaže imovinom u vrijednosti od 68.099.564 KM od toga stalna imovina iznosi 66.736.323 KM a obrtna 1.363.241 KM.

Stalna imovina obuhvata nematrijalna ulaganja, osnovna sredstva i finansijske plasmane.

Nematrijalna ulaganja iznose 610.423 KM.

Osnovna sredstva iznose 33.653.736 KM a sastoje se od vrijednosti zemljišta u iznosu od 26.069.222 KM, građevinskih objekata 5.418.671 KM, Postrojenja i oprema 303.611 KM, ostalih osnovnih sredstava 168.283 KM Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 1.693.949 KM

Finansijski plasmani iznose 32.469.164

i obuhvataju:

učešća u kapitalu drugih pravnih lica iznosi 31.665.664 KM.

dugoročne kredite 803.500 KM

Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu.

Obrtna sredstva iznose 1.363.241 KM
i sastoje se od:

-Gotovih proizvoda	92.854 KM
- Zalihe robe (rezervnih dijelova i materijala)	112.173 KM
-Dati avansi	16.497 KM
-Kupci	169.824 KM
-Gotovina	24.807 KM
-Ostala kratkoročna potraživanja	186.728 KM
-Kratkoročni krediti u zemlji	740.000 KM
- Kratkoročna razgraničenja	20.358 KM

Ukupne obaveze iznose 746.240

KM a sastoje se od obaveza prema:

- Dobavljačima	161.220 KM
-Dobavljačima iz inostranstva	33.177 KM
- Obaveze za zarade i naknade zarada	84.529 KM
- Druge obaveze	463.810 KM
- Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	3.504 KM

Osnovni kapital iznosi	50.777.428 KM
Neraspoređena dobit iznosi	1.676.695 KM
Gubitak tekućeg perioda	1.574.298 KM

Nota broj 13

Zalihe se sastoje od vrijednosti zaliha materijala i rezervnih dijelova na skladištima koja se evidentiraju na kontima grupe računa 13-Roba. Zalihe robe iznose 112.173 KM

Zaliha gotovih proizvoda iznosi 92.854 KM

Vrijednost zaliha vrednuju se po neto prodajnoj cijeni u skladu sa MRS 2 Zalihe

OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nota broj 14

Amortizacija je sistemska alokacija nabavne vrijednosti sredstava koje se amortizuje, tokom njegovog korisnog vijeka. Obračun amortizacija izvršen je u iznosu od 534.608 KM Amortizacija je obračunata u skladu sa računovodstvenim standardima Republike Srpske a prema procijenjenom preostalom korisnom vijeku svakog osnovnog sredstva utvrđenog Procjenom od strane ovlaštene kuće

Nota broj 15

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja iskazana su na nabavnoj vrijednosti za akumuliranu ispravku vrijednosti.

Nota broj 16

Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja primjenom godišnje stope amortizacije.

Nota broj 17

Primenjene godišnja stopa amortizacije su slijedeće:

-Nematerijalna ulaganja	20,00 %
-Građevinski objekti	1,30 %
-Kompjuteri	20,00 %
-Motorna vozila	12,50 %-15.00 %
-Ostala oprema i kancelarijski namještaj	10,00 %-16,50 %

Nota broj 18

Obračun amortizacije se ne vrši na osnovna sredstva u pripremi.

Nota broj 19

Obračun amortizacije na osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebi.

Nota broj 20

Troškovi investicionog i tekućeg održavanja se iskazuju u bilansu uspjeha u trenutku njegovog nastanka.

Nota broj 21

Troškovi vezani za rekonstrukciju i poboljšanje, koji menjaju kapacitet ili namjenu osnovnih sredstava kapitalizuje se i uvećavaju nabavnu vrijednost osnovnih sredstava.

Nota broj 22

Vrijednost osnovnih sredstava na dan obračuna iznosi 31.959.787 KM. Iskazana vrijednost osnovnih sredstava zasnovana je na procjeni vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata, opreme, osnovnih sredstava u pripremi i nematerijalnih ulaganja od strane ovlaštene kuće na dan 31.12.2022. godine. Iskazana vrijednost osnovnih sredstava predstavlja njegovu fer vrijednost koja se dobije primjenom MRS 16 "Nekretnine, postrojenje i oprema "

PRIHODI

Nota broj 23

Potraživanja od kupaca odnose se na potraživanja za prodanu robu i izvršene usluge po osnovu ispostavljenih faktura, koji do dana bilansa nisu naplaćene a iznosi 169.824 KM.

U toku obračunskog perioda izvršena je ovjera IOS sa većinom poslovnih partnera..

BILANS TOKOVA GOTOVINE

Nota br 24

Tokovi gotovine su svi tokovi novca i novčanih ekvivalenata, tj svi prilivi odnosno svi odlivi i njihov neto efekat odnosno neto gotovina koje je u određenom vremenskom periodu ostvario RŽR "Ljubija".

Ukupan priliv gotovine u posmatranom periodu iznosi	2.769.460 KM
Ukupan odliv gotovine u posmatranom periodu iznosi	3.820.678 KM
Neto priliv/odliv gotovine iznosi	1.051.218 KM
Gotovina na početku perioda iznosi	1.076.025 KM
Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi	24.807 KM

Nota br 25

Gotovina obuhvata gotovinu u blagajni i depozite po viđenju (sredstva na depozitnim ili žiro računima).

Gotovinski ekvivalenti su kratkoročna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajni rizik promjene vrijednosti.

RŽR "Ljubija " ne raspolaže gotovinskim ekvivalentima a gotovinu čine:

Novac na žiro-računima	18.999,86 KM
Novac u blagajni	5.807,25 KM

Nota br 26

Izvještaj o tokovima gotovine prikazuje prilive i odlive gotovine u obračunskom periodu grupisane u okviru poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja, usklađujući i povezujući pri tome početno i zaključno stanje gotovine i gotovinskih elemenata.

Način sastavljanja Izvještaja o tokovima gotovine regulisan je MRS-7 Izvještaj o tokovima gotovine .
Izvještaj o tokovima gotovine je sastavni dio finansijskih izvještaja za obračunski period RŽR "Ljubija " je sastavila izvještaj o tokovima gotovine u skladu sa MRS-7

Nota br 27

Poslovne aktivnosti su osnovne aktivnosti preduzeća , kojima se ostvaruje prihod, kao i druge aktivnosti, osim aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Ukupan priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti je 1.484.084 KM

Nota br 28

Prilivi od kupaca iznose	1.233.450 KM
--------------------------	--------------

Nota br 29

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti iznose	3.099.022 KM
---	--------------

Nota br 30

Aktivnost investiranja su sticanje i pribavljanje i otuđivanje dugoročnih ili stalnih sredstava i drugih ulaganja koja nisu uključena u gotovinu i gotovinske elemente. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti iznose 745.376 KM

Nota br 31

Prilivi i rashodi od kamata se u bilansu uspjeha evidentiraju u periodu na koji se odnose, u skladu sa načelom uzročnosti prihoda i rashoda i uslova iz obligacionog odnosa.

Nota br 32

Aktivnosti finansiranja su aktivnosti koje dovode do promjena u visini i sastavu sopstvenog kapitala i obaveza pravnog lica po osnovu uzimanja kredita ili zajmova. RŽR "Ljubija" je imala priliva na osnovu aktivnosti finansiranja u iznosu od 540.000 KM a odlive 721.656 KM

Nota br 33

Izvještaj o tokovima gotovine sačinjen je na osnovu informacija sadržanim u :

1. Bilansu uspjeha
2. Bilansu stanja
3. Bruto bilansu sa sadržanim početnim stanjima
4. dodatnih informacija sadržanim na analitičkim finansijskim karticama

KAPITAL

Nota br 34

Strukturu osnovnog kapitala na dan bilansiranja iznosi:

Red. broj	Naziv akcionara	Broj HOV /akcija	Procenat učešća u osnovnom kapitalu	Nominalna vrijednost akcije
1	AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA	33.005.235	64,99982	1,00 KM
2	PREF AD BANJA LUKA	5.077.739	9,999993	1,00 KM
3	DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND	3.256.276	6,412842	1,00 KM
4	FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	2.538.869	4,999995	1,00 KM
5	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS	2.171.141	4,2758	1,00 KM
6	DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND	1.251.715	2,465101	1,00 KM
7	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND	619.155	1,219351	1,00 KM
8	DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA	373.307	0,735183	1,00 KM
9	PILINDAVIĆ VLADIMIR	169.982	0,334759	1,00 KM
10	DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND	95.372	0,187824	1,00 KM
11	OSTALI AKCIONARI	2.218.637	4,3693371	1,00 KM
	UKUPNO	50.777.428	100,00	1,00 KM

Osnovni kapital je iznosi 50.777.428 KM.

Nota broj 35

Ukupan broj akcionara je 974, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00 KM

Akcije preduzeća su redovne akcije –druga emisija.

Ograničenja prava iz hartija od vrijednosti nema.

Broj računa emitenta: 12699660

Oznaka HOV LJUB-R-A

Ugovorom sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti broj 06-233-/03 od 27.06.2003. godine regulisani su međusobni odnosi u vezi sa vođenjem računa emitenta i čuvanjem nematrijalnih hartija od vrijednosti i dr.

Nota broj 36

Ukupan broj akcija koji se nalazi u rukama sitnih akcionara i fondova 10.155.585 ili 20 % .

Ostali vlasnici su:

Akcijski fond RS ad Banja Luka sa 33.005.235 ili 65 %.

- PIO sa 5.077.739 ili 10 %

- Fond za restituciju sa 2.538.869 ili 5 %

Nota broj 37

Prema rješenju Banjalučke berze AD Banja Luka hartije od vrijednosti uvrštene su na slobodno berzansko tržište pod oznakom: LJUB-R-A

Nota broj 38

Knjigu akcionara vodi centralni registar hartija od vrijednosti Banja Luka . Zadnji izvještaj centralnog registra je na dan 31.12.2024. godine

Nota broj 39

Obaveze prema dobavljačima na dan obračuna iznose 194.397 KM.

Nota broj 40

Obaveze za bruto zarade zaposlenih na dan obračuna iznose 84.529 KM

Nota broj 41

Druge obaveze na dan obračuna iznose 463.810 KM

Nota broj 42

Obaveze za ostale poreze na dan obračuna iznose 3.504 KM.

Nota broj 43

Uslov za priznavanje prihoda Preduzeća je postojanje fakture kupcu, sačinjene na temelju ugovora ili narudžbe kao osnova za poslovni odnos koji je potvrđen međusobno usaglašenim dokumentima (situacije, definitivni obračuni, otpremnice, primke, izvještaj o izvršenim radovima).

Za obračunski period Preduzeće je ostvarilo prihod od :

1. Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	388.646,90 KM
2. Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	105.231,00 KM
3 Ostali poslovni prihodi	205.029,30 KM
4. Financijski prihodi	6.812,45 KM
5. Prihodi od zakupa	36.401,54 KM
6. Dobici od prodaje opreme	35.000,00 KM
7. Prihodi od kamata	135.234,90 KM
8. Prihodi od dividende	745.376,00 KM

Nota broj 44

U obračunskom periodu su naplaćena otpisana potraživanja u iznosu od 11.824,50 KM

REVIZIJA

Nota broj 45

Za pripremu, sastavljanje i objektivno prikazivanje računovodstvene izvještaje i podatke prikazane u njima odgovorno je rukovodstvo preduzeća (direktor, rukovodilac ekonomskih poslova i šef računovodstva,). Računovodstveni izvještaji u su urađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ostalim propisima koji regulišu poslovanje i izvještavanje preduzeća.

Nota broj 46

Odgovornost uključuje: kreiranje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola bitnih za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled prevare ili greške, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; kao i sprovođenje računovodstvenih procjena koje su opravdane pod tim okolnostima .

Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu.

Nota broj 47

Reviziju finansijskih izvještaja koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2023. godine, i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostali napomena uz finansijske izvještaje obavila je revizorska kuća

Nota broj 48

U skladu sa članom 28. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", 94/25,78/2020), nastala je obaveza revizije finansijskih izvještaja Reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu izvršila je revizorska kuća

Nota broj 49

Revizija je obavljena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se revizija planira u skladu sa etičkim načelima i na način koji omogućava da se revizor uvjeri da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Nota broj 50

Mišljenje ovlašćenog revizora je da finansijski izvještaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje preduzeća na dan 31.12.2023. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove i da su urađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i ostalim propisima koji regulišu poslovanje preduzeća.i finansijsko izvještavanje..

Nota broj 51

U skladu sa Računovodstvenim standardu 1. finansijski izvještaji za obračunski period sačinjeni su na obrazcima:

- Bilans stanja,
- Bilans uspjeha,
- Aneks –Dodatni računovodstveni izvještaj
- Izvještaj o promjenama na kapitalu,
- Bilans tokova gotovine
- Note(zabilješke) uz finansijski izvještaj

Nota broj 52

Preduzeće je donijelo pravilnik o računovodstvu kojim je uređen računovodstveni sistem preduzeća i primjena računovodstvenih standarda.

Nota broj 53

Društvo je povezane strana sa dole navedenim pravnim licima jer ima učešće u kapitalu u: u skladu sa MRS 24, paragraf 9

Društvo ima učešće u kapitalu drugih pravnih lica, i to:

Red. broj	Naziv povezanog pravnog lica	Procenat učešća		
1	"Sever Ljubija" d.o.o. Prijedor ,	49,00%,		
2	"Tvek Ljubija " d.o.o. Prijedor ,	33,37%,		
3	"Mittal Rudnici Prijedor" d.o.o. Prijedor ,	49,00%,		
4	"Rudarski institut " d.o.o. Prijedor	46,67 %		

Nota broj 54

Povezana preduzeća u formirana na osnovu Ugovora o osnivanju kako slijedi:

- Ugovor o osnivanju preduzeća "Sever Ljubija" d.o.o broj 472/99 od 05.08.1999. godine
- Ugovor o osnivanju preduzeća "Tvek Ljubija " d.o.o broj 45/02 od 16.05.2002. godine
- Ugovor o osnivanju preduzeća "Novi rudnici Ljubija" d.o.o. od 30.04.2004. godine

Nota broj 55

Transakcije sa povezanim pravnim licima:

- 1."Sever Ljubija" d.o.o. Prijedor , ukupan promet u obračunskom periodu kao kupca iznosi 0,00 KM . Saldo na dan obračuna iznosi 0,00 KM
Ukupan promet na dan bilansiranja kao dobavljača iznosi 0,00 KM. Saldo na dan bilansiranja 0,00 KM.
2. "Tvek Ljubija " d.o.o. Prijedor ukupan promet kao kupca iznosi 38.001,48 KM. Saldo na dan obračuna iznosi 38.001,48 KM.
Ukupan promet kao dobavljača iznosi 0,00 KM . Saldo na dan bilansiranja iznosi 0,00 KM
3. "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor , ukupan promet kao kupca iznosi 141.180,14 KM Saldo iznosi 2.797,55 KM
Ukupan promet kao dobavljača 28.628 KM. Saldo iznosi 0,00 KM
4. "Rudarski institut " d.o.o. Prijedor ukupan promet kao dobavljača iznosi 191.880 KM. Stanje na dan bilansiranja 0 KM
Saldo kao kupca iznosi 21.400 KM

Nota broj 56

Promjena u strukturi vlasništva:

Nema značajnih promjene strukture vlasništva u odnosu na 31.12.2023.godine.

Nota broj 57

Ulaganja RŽR"Ljubija" u druga preduzeća se tretira kao značajan uticaj na poslovanje tih preduzeća a ne kontrola tih preduzeća.

Prema paragrafu 6. MRS 28 preduzeće ima značajan uticaj ako direktno ili indirektno ima 20 ili više procenata glasačke moći zavisnog preduzeća , osim ako se jasno može dokazati da to

Note uz godišnji finansijski izvještaj za 2024. godinu.

nije tako. I obrnuto, ako direktno ili indirektno ima manje od 20 procenata glasačke moći zavisnog preduzeća, osim ako se takav uticaj može jasno dokazati
Kontrola postoji kada se posjeduje, direktno ili indirektno više od polovine glasačkih prava okviru

Nota broj 58

Skupština akcionara Preduzeća je usvojilo finansijske izvještaje za 2022. godinu.

Nota broj 59

Skupština akcionara Preduzeća je usvojilo Revizorski izvještaj za 2022. godinu

Nota broj 60

Skupština akcionara je razmatrala Izvještaj o poslovanju povezanih preduzeća za 2022. godinu i to:

-ArcelorMittal Prijedor, d.o.o. Prijedor,

-"Rudarski institut" Prijedor

Izvršena su usaglašavanja salda sa povezanim pravnim licima

Nota broj 61

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti preračunate su u konvertibilne marke (KM) po srednjem kursu utvrđenom od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine. dobiti i gubici nastali na osnovu preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjiženi su na teret bilansa uspjeha. Transakcije nastale u stranoj valuti su preračunate u konvertibilne marke (KM) po kursu na dan transakcije, koji je važio na dan poslovne promjene. Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha kao dobiti ili gubitci po osnovu kursnih razlika.

Nota broj 62

Hartije od vrijednosti i drugi plasmani kojima se trguje pribavljaju se prvenstveno radi ostvarenja dobiti iz kratkoročnih promjena cijena istih hartija kojima se trguje evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Svi relizovani i nerelizovani dobiti koji nastaju prilikom prodaje po tržišnoj vrijednosti iskazuju se u bilansu uspjeha.

Nota broj 63

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj preduzeće je obavezno da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih.

Nota broj 64

U skladu sa članom 2. Pravilnika Komisije hartija od vrijednosti Republike Srpske o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06), dostavili smo Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka polugodišnji izvještaj za 2024. godinu

Nota broj 65

Na osnovu Zakona o vodama (Službeni glasnik Republike Srpske , broj 10/98), i Uputstva o načinu i rokovima obračuna i plaćanja opštih i posebnih vodoprivrednih naknada (Službeni glasnik Republike Srpske , broj 10/98), obračunali smo vodoprivredne naknade za 2024. godine.

Nota broj 66

U preduzeću postoji pravilnik o načinu i rokovima popisa.

Nota broj 67

Devizni kursevi

Valuta	Konvertibilnih maraka	
	31.12.2023	31.12.2024
EURO	1,95583	1.95583



[Handwritten signature]